WIKIPEDIA

Kannada

Denne artikkelen handlar om språket. For landet med liknande namn, sjå Canada.

Kannada, òg stundom kalla *kanaresisk*,[1] er eit dravidisk språk. Det blir tala av rundt 35 millionar menneske, hovudsakleg i den indiske delstaten Karnataka, der det er offisielt språk. Det finst også mange talarar i nabodelstatane Andhra Pradesh, Tamil Nadu og Maharashtra.[2]

Kannada blir skrive med si eiga skrift, kannada-alfabetet. Dette blei utvikla frå kadambiskrift som igjen stammar frå brahmi, opphavet til ei rekkje indiske skrifttypar. Teluguskrift liknar mykje på kannadaskrift.[2]

Kannada
(kannaḍa)

ಕನ್ನಡ

Klassifisering:	dravidiske språk
Bruk	
Tala i:	India
Område:	Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra
Kannadatalande i alt:	Ca. 35 millionar
Skriftsystem:	kannada-alfabetet
Offisiell status	
Offisielt språk i:	Karnataka
Språkkodar	
ISO 639-1:	kn
ISO 639-2:	kan
ISO 639-3:	kan

Wikipedia på kannada

Innhaldsliste

Fonologi
Kjelder
Litteratur
  Generell skildring
  Grammatikkar
  Lærebøker

Fonologi

Konsonantfonem i kannada

		labial	dental	retrofleks	palatal	velar
Plosiv	**ust. uasp.**	p	t̪	ʈ	ʧ	k
	ust. asp.	pʰ	t̪ʰ	ʈʰ	ʧʰ	kʰ
	st. uasp.	b	d̪	ɖ	ʤ	g
	st. asp.	bʱ	d̪ʱ	ɖʱ	ʤʱ	gʱ
Frikativ	**ust.**	(f)	s	ʂ	ɕ	h
	st.		(z)			
Nasal		m	n̪	ɳ	(ɲ)	(ŋ)
Lateral			l	ɭ		

Halvvokal	ʋ			j	
Tap		r			

Kannada har eit klassisk femvokalsystem, der kvar vokal kan vere kort eller lang.

Vokalfonem i Kannada

	Fremre		**Midtre**		**Bakre**	
	kort	**lang**	**kort**	**lang**	**kort**	**lang**
lukka	i	iː			u	uː
halvopen	e	eː			o	oː
open			ʌ	aː		

Kjelder

1. «Navn på språk» (https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Navn_paa_spraak/#kanaresisk), Språkrådet
2. «kannada» (http://snl.no/kannada) i *Store norske leksikon*.

Litteratur

Generell skildring

- Sanford B. Steever: *Kannada.* In: Sanford B. Steever (utgj.): *The Dravidian Languages.* London 1998, S. 129–157.

Grammatikkar

- M. S. Andronov: *The Kannada Language.* oms.. V. Korotky. Moscow 1969.
- Hans Jensen: *Grammatik der kanaresischen Schriftsprache.* Leipzig 1969.
- Ferdinand Kittel: *A Grammar of the Kannada Language in English.* Mangalore 1900.
- Harold F. Schiffman: *A Reference Grammar of Spoken Kannada.* Washington D.C. 1979.

Lærebøker

- L. Halemane & M.N. Leelavathi: *An Intensive Course in Kannada.* Mysore 1983.
- Bando Bhimaji Rajpurohit 2006: An Intensive Course in Kannada ISBN=9788185691138. 2. rev. Dravidian Linguistics Association
- Harold Spencer, W. Perston (red.): *A Kanarese Grammar with Graduated Exercises.* Mysore 1950.

Denne språkartikkelen som har med India å gjere er ei **spire**. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å *utvide han (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kannada&action=edit)*.

Autoritetsdata	WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-sh85-071484) · LCCN (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85071484) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00564843)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kannada&oldid=3102349»

Denne sida vart sist endra den 15. desember 2018 kl. 20:11.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.